



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-041/25-31912/4

Podgorica, 01.10.2025. godine

Za MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM,
Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi

Veza: Vaš akt broj: 10-041/25-31912/3 od 22.09.2025. godine

Poštovani,

Povodom *Predloga pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Razlog za donošenje ovog Pravilnika jeste usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, što je dovelo do tehničkog usklađivanja Obrasca prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica-konsolidovane poreske prijave i Uputstva za popunjavanje konsolidovane poreske prijave.

Na tekst Predloga pravilnika i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izveštaj o analizi uticaja propisa, u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju ovog Pravilnika nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore. Takođe, navedeno je da sprovođenjem Pravilnika ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih proizilaze finansijske obaveze.

Shodno navedenom, sa aspekta državnog budžeta nemamo primjedbi na *Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi*.

S poštovanjem,



Na osnovu člana 36 stav 4 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i “Službeni list CG”, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22, 28/23, 125/23 i 88/24) Ministarstvo finansija, donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O KONSOLIDOVANOJ PORESKOJ PRIJAVI**

Član 1

U Pravilniku o konsolidovanoj poreskoj prijavi ("Službeni list CG", br. 83/16, 87/17 i 120/24) Obrazac PD-KPP mijenja se i glasi:

"Obrazac PD-KPP

Crna Gora

(organ uprave nadležan za poslove poreza)

Područna jedinica _____

**PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA-KONSOLIDOVANA PORESKA
PRIJAVA**

0.1. Osnovna	
0.2. Izmijenjena	

0.3. PORESKI PERIOD od / / / / / / / / do / / / / / / / / /godine

I. PODACI O GRUPI POVEZANIH LICA

1.1. Matično pravno lice	
1.2. Sjedište	
1.3. PIB	

2.1. Zavisno pravno lice (1.....n)	
2.2. Sjedište	
2.3. PIB	

Rješenje o odobravanju finansijskog konsolidovanja	3.1. Područna jedinica Poreske uprave:	3.2. Broj rješenja:	Datum:
---	--	---------------------	--------

II. UTVRĐIVANJE KONSOLIDOVANE PORESKE OBAVEZE

Redni broj	OPIS	Matično preduzeće	Zavisno preduzeće (1.)	Zavisno preduzeće (2.)	Zavisno preduzeće (...n-to)	ZBIR REDA (3+4+5+6+...+n)
1	2	3	4	5	6	n
2	Naziv/ime poreskog obveznika					
3	Poreski identifikacioni broj (PIB)					
4	Ostatak oporezive dobiti-redni broj 41 Obrasca PD					
5	Gubitak tekuće godine-redni broj 39 Obrasca PD					
6	Učesće gubitka u ostatku oporezive dobiti (redni broj 5 kolone „n” /redni broj 4 kolone „n” (podatak se unosi sa najmanje 5 decimala)					
7	Umanjenje oporezive dobiti za pokriće gubitka članova grupe					
8	Iznos pokrivenog gubitka tekuće godine					
9	Ostatak kapitalnog dobitka-redni broj 47 Obrasca PD					
10	Kapitalni gubitak tekuće godine-redni broj 45 Obrasca PD					
11	Učesće kapitalnog gubitka u ostatku kapitalnog dobitka (redni broj 10 kolone „n” /redni broj 9 kolone „n” (podatak se unosi sa najmanje 5 decimala)					
12	Umanjenje ostatka kapitalnog dobitka za pokriće gubitka članova grupe					
13	Iznos pokrivenog kapitalnog gubitka tekuće godine					
14	Poreska osnovica na nivou konsolidacije (red 4-red7+red 9-red12)					

15	Umanjenje poreske osnovice (redni broj 49. PD Obrasca)						
16	Umanjena poreska osnovica (red 14-red 15)						
17	Ukupan iznos poreza (a+b+c): a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00 €; b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi 100.000,00€; c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00€.						
18	Umanjenje obračunatog poreza (redni broj 53. + redni broj 54. + ukupan iznos pod rednim brojem 55. PD Obrasca + ukupan iznos pod rednim brojem 56. PD Obrasca)						
19	Iznos poreske obaveza (red 17-red 18)						
20	Iznos poreza plaćen u drugoj državi (redni broj 58 Obrasca PD)						
21	Iznos poreza koji se duguje (red 19-red 20)						
22	Utvrđena poreska obaveza po pojedinačnoj poreskoj prijavi-redni broj 57 Obrasca PD						
23	Iznos ostvarene poreske olakšice (red 22-red 19), ako je red 22 manji od reda 19 ne upisuje se podatak						

Izjavljujem, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su navedeni podaci tačni

Potpis ovlašćenog lica.....

PIB://////////

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE KONSOLIDOVANE PORESKE PRIJAVE (OBRAZAC "PD KPP"- Dio II)

U Obrazac "PD KPP" matično pravno lice unosi sljedeće podatke:

- 2) pod r.br. 2. - unosi se naziv poreskog obveznika - poslovno ime članova grupe povezanih pravnih lica za koje se vrši poresko konsolidovanje;
- 3) pod r.br. 3. - unosi se PIB poreskog obveznika;
- 4) pod r.br. 4. - unosi se iznos ostatka oporezive dobiti sa rednog broja 41. iz obrazac PD - Prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i iznos ukupnog ostatka oporezive dobiti ostvarene na nivou matičnog pravnog lica;
- 5) pod r.br. 5. - unosi se iznos gubitka u tekućoj godini sa rednog broja 39. iz obrasca PD za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i iznos ukupnog gubitka ostvarenog na nivou matičnog pravnog lica;
- 6) pod r.br. 6. - unosi se učešće gubitka u ostatku oporezive dobiti koje se izračunava po formuli: redni broj 5 kolone „n“ podijeljen sa rednim brojem 4 kolone „n“ (podatak se unosi sa najmanje 5 decimala);
- 7) pod r.br. 7. - ukoliko je iznos u redu 6 manji od 1, podaci u redu 7 za članove grupe se izračunavaju po formuli: red 4 odgovarajuće kolone*red 6. Ukoliko je iznos u redu 6 veći od 1, podaci iz reda 4 za članove grupe se u istom iznosu upisuju u red 7. Podaci u koloni „n“ se izračunavaju sabiranjem podataka reda 7;
- 8) pod r.br. 8. - ukoliko je iznos u redu 6 manji od 1, podaci iz reda 5 za članove grupe se u istom iznosu upisuju u red 8. Ukoliko je iznos u redu 6 veći od 1, podaci u redu 8 za članove grupe se izračunavaju po formuli: red 5 odgovarajuće kolone podijeljen sa red 6. Podaci u koloni „n“ se izračunavaju sabiranjem podataka reda 8;
- 9) pod r.br. 9. - unosi se iznos ostatka kapitalnog dobitka sa rednog broja 47. iz obrasca PD za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i iznos ukupnog ostatka kapitalnog dobitka na nivou matičnog pravnog lica;
- 10) pod r.br. 10 - unosi se iznos kapitalnog gubitka iz tekuće godine sa rednog broja 45. iz Obrasca PD za članove grupe povezanih pravnih lica i iznos ukupnog kapitalnog dobitka na nivou matičnog pravnog lica;
- 11) pod r.br. 11 - unosi se učešće kapitalnog gubitka u ostatku kapitalnog dobitka (redni broj 10 kolone „n“ podijeljen sa rednim brojem 9 kolone „n“ (podatak se unosi sa najmanje 5 decimala));
- 12) ukoliko je iznos u redu 11 manji od 1, podaci u redu 12 za članove grupe se izračunavaju po formuli: red 9 odgovarajuće kolone*red 11. Ukoliko je iznos u redu 11 veći od 1, podaci iz reda 9 za članove grupe se u istom iznosu upisuju u red 12. Podaci u koloni „n“ se izračunavaju sabiranjem podataka reda 12;
- 13) ukoliko je iznos u redu 11 manji od 1, podaci iz reda 10 za članove grupe se u istom iznosu upisuju u red 13. Ukoliko je iznos u redu 11 veći od 1, podaci u redu 13 za članove grupe se

izračunavaju po formuli: red 10 odgovarajuće kolone podijeljen red 11. Podaci u koloni „n” se izračunavaju sabiranjem podataka reda 13;

14) pod r.br. 14 - unosi se poreska osnovica na nivou konsolidacije (red 4-red7+red 9 -red12) za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i poreska osnovica na nivou matičnog pravnog lica;

15) pod r.br. 15 - unosi se umanjeње poreske osnovice sa rednog broja 49. iz PD Obrasca, odnosno (prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica sa rednog broja 49a. iz PD Obrasca i prihodi po osnovu likvidacionog ostatka sa rednog broja 49b. iz PD Obrasca) za članove grupe povezanih pravnih lica i umanjeње poreske osnovice na nivou matičnog pravnog lica. U redu 15 se ne upisuje podatak ako je podatak u redu 14 manji ili jednak nuli;

16) pod r.br. 16 - unosi se umanjena poreska osnovica (red 14-red 15) za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i umanjena poreska osnovica na nivou matičnog pravnog lica;

17) pod r.br. 17 - unosi se ukupan iznos poreza (a+b+c):

a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00 €;

b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi 100.000,00€;

c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00€.

18) pod r.br. 18 - unosi se umanjeње obračunatog poreza na dobit (redni broj 53. + redni broj 54. + ukupan iznos pod rednim brojem 55. iz PD Obrasca + ukupan iznos pod rednim brojem 56. iz PD Obrasca) za članove grupe povezanih pravnih lica i umanjeња obračunatog poreza na dobit na nivou matičnog pravnog lica;

19) pod r.br. 19 - unosi se utvrđena poreska obaveza (red 17 –red 18);

20) pod r.br. 20 - unosi se iznos poreza plaćen u drugoj državi sa rednog broja 58. iz Obrasca PD za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i iznos poreza plaćen u drugoj državi na nivou matičnog pravnog lica;

21) pod r.br. 21 - unosi se ukupna poreska obaveza (red 19- red 20) za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i ukupna poreska obaveza na nivou matičnog pravnog lica;

22) pod r.br. 22 - unosi se utvrđena poreska obaveza po pojedinačnoj poreskoj prijavi - redni broj 57. Obrasca PD;

23) pod r.br. 23 - unosi se iznos ostvarene poreske olakšice (red 22:red 19), ako je red 22 manji od reda 19 ne upisuje se podatak."

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:10-041/25-31912/4
Podgorica, 22. septembra 2025. godine

Ministar,
Novica Vuković

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? U cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, izvršeno je tehničko usklađivanje Obrasca prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica-konsolidovane poreske prijave i Uputstva za popunjavanje konsolidovane poreske prijave. Imajući u vidu da su izvršene izmjene zakonskih rješenja u dijelu koji se odnosi na poreske olakšice za pravna lica koja reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, odnosno koja ulažu sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti, uslijedila je izmjena Obrasca PD prijave koja je prouzrokovala tehničku izmjenu konsolidovane prijave. Predloženim izmjenama konsolidovane prijave izvršene su korekcije rednih brojeva pozicija iz Obrasca PD prijave (red.br.18, 20 i 22). Navedeni propis neće imati negativan uticaj na standard građana i privrede. Prilikom pripreme propisa razmatrana je „status quo“ opcija. U slučaju zadržavanja „status quo“ opcije, bila bi otežana primjena propisa i ne bi se moglo izvršiti dodatno usklađivanje postojećih zakonskih rješenja. U slučaju „statusa quo“ ne bi bilo moguće izvještavanje poreskog organa od strane matičnih kompanija rezidenata Crne Gore za sva svoja matična društva kroz konsolidovanu prijavu.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. Donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi postižu se sljedeći ciljevi: • usklađivanje sa odredbama iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica,; • jačanje pravne sigurnosti; • povećanje poreske discipline obveznika; • usaglašavanje sa PD prijavama svih članova grupe sa njihovom konsolidovanom prijavom; • unaprjeđenje efikasnosti poreskog sistema.	

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi nije sastavni dio postojećih strategija ili programa Vlade Crne Gore.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Ministarstvo finansija se odlučilo za regulatornu opciju iz razloga što neregulatorna opcija ne može dati željene rezultate.

Regulatorna opcija je u ovom slučaju jedina moguća, imajući u vidu da se pravni osnov za donošenje ovog pravilnika nalazi u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica.

Izmjena rješenja predstavlja jedinu opciju u ispunjavanju ciljeva koji se žele postići navedenim izmjenama zakona i donošenjem pravilnika.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Pozitivna strana predloženih rješenja u dijelu podnošenja konsolidovane poreske prijave ogleda se putem unaprjeđenja postojećih zakonskih rješenja na način da se želi obezbijediti usaglašenost PD prijava svih članova grupe sa njihovom konsolidovanom prijavom.

Primjena pravilnika neće uticati na standard građana i privrede, odnosno neće izazvati troškove građanima i privredi.

Ovim propisom ne stvaraju se administrativna opterećenja kao ni biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje ovog pravilnika nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Implementacijom predloženih rješenja neće nastati međunarodne finansijske obaveze.

Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi ne podrazumijeva obavezu donošenja podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze.

Implementacija Pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi neće imati uticaj na budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U pripremi predloga pravilnika nije korištena ekspertna podrška i bili su uključeni predstavnici Poreske uprave i Sekretarijata za zakonodavstvo.

Nakon obavljenih konsultacija sa naprijed navedenim predstavnicima, predlozi su inkorporirani u tekst pravilnika.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju propisa..

Ministarstvo finansija će iskoristiti sve raspoložive mehanizme koji će obezbijediti da se predložena rješenja nesmetano sprovedu u praksi.

Glavni indikator za mjerenje ispunjenja cilja će biti:

- visina naplate prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica;
- procjena nivoa sive ekonomije
- evidencija o broju obveznika koji su podnijeli poreske prijave

Za sprovođenje monitoringa i evaluaciju primjene navedenog propisa zadužena je Poreska uprava, koja će sprovesti kontrolu kroz inspekcijski nadzor, s obzirom da ista vrši poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza.

Datum i mjesto
22.09.2025. godine

Starješina
Novica Vuković



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450

Br. 10-041/25-31912/3

595

Podgorica, 22.09.2025. godine

Za: DIREKTORAT ZA FINANSIJSKI SISTEM I KOORDINACIJU POLITIKA

-g-đa Aleksandra Popović, generalna direktorica

DIREKTORAT ZA DRŽAVNI BUDŽET

-g-din Bojan Paunović, generalni direktor

PREDMET: zahtjev za davanje mišljenja na Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo **PREDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O KONSOLIDOVANOJ PORESKOJ PRIJAVI** i popunjeni **RIA obrazac**, radi davanja mišljenja, s molbom da isto dostavite u što kraćem roku.

S poštovanjem,



GENERALNA DIREKTORICA
Biljana Peranović

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
U cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, izvršeno je tehničko usklađivanje Obrasca prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica-konsolidovane poreske prijave i Uputstva za popunjavanje konsolidovane poreske prijave. Imajući u vidu da su izvršene izmjene zakonskih rješenja u dijelu koji se odnosi na poreske olakšice za pravna lica koja reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, odnosno koja ulažu sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti, uslijedila je izmjena Obrasca PD prijave koja je prouzrokovala tehničku izmjenu konsolidovane prijave. Predloženim izmjenama konsolidovane prijave izvršene su korekcije rednih brojeva pozicija iz Obrasca PD prijave (red br. 18, 20 i 22). Navedeni propis neće imati negativan uticaj na standard građana i privrede. Prilikom pripreme propisa razmatrana je „status quo“ opcija. U slučaju zadržavanja „status quo“ opcije, bila bi otežana primjena propisa i ne bi se moglo izvršiti dodatno usklađivanje postojećih zakonskih rješenja. U slučaju „statusa quo“ ne bi bilo moguće izvještavanje poreskog organa od strane matičnih kompanija rezidenata Crne Gore za sva svoja matična društva kroz konsolidovanu prijavu.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postizu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo	
Donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi postižu se sljedeći ciljevi: • usklađivanje sa odredbama iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica; • jačanje pravne sigurnosti; • povećanje poreske discipline obveznika; • usaglašavanje sa PD prijavama svih članova grupe sa njihovom konsolidovanom prijavom; • unaprijeđenje efikasnosti poreskog sistema.	